

o 1b

Folklore. K34/103

E Phaxo

1/27

Sewela le Pitsi.

1 Sewela are mola boo mmagwe are gree masemong ~~ka~~ are ke a lwala mola baile masemong a sala a sila a apea a ba a hlaba kgogo ya go nona a e apea gabotse, a re go sola a fakela magobe le dinama ka serotong a rwala a tloga a ya mo a hlwang a hwetsa pitsi gona ge a lebile felo fao a thoma go epela are: " Sewaa sewaa sewela se gana banna, ntane kodikororo ano sepela bjale go fihlela pitsi yela e tla Ge a fihla mola a e fa magobe ale ya ja yare go fetsa a tsea dibjana a ya gae. Manthapama ge a fihla gae a tsea kgakgetsho a e lekeleka ganong a e bea ka lesameng a tsea mesidi a e sila a tlola ka yona a tsea kobo a robala. A no dira bjalo ka tsatsi le lengwe monna yo mongwe o be a rema e kwa sewelaa epela are "Sewewa sewela aowa ke ditsane kodikororo sewela se gana banna se kata le pitsi nageng. Monna yola a tloga a yo botsa mmage a botsa papage swewela gore are mola ba ya masemong a sale a laletse sewela gore o hlwa a diang. Apa a tloga a ya masemong are mola e mosegare batho ka moka baile masemong a boela ./Ge a fihla a kwa sewela a sa epela e fa metse ka le sapelo o e alela leggogo a e fa eja a tsea dilo tsa gage a ya gae papage le yena ya gae ke ge go sasa papage sewela are ke nako yela sewela a yang ka yona sewela a sa apele a ya gona a swere legogo ge a fihla mola sewela a e mong gona a epela ka ka sewela a apere diroko diroko ke ge pitsi yela e tla a ne monna wola a moditseng. A rema pitsi yela ka selepe ya hwa a e goga a fihla a e lahla ka sehlareng ke ge monna wola a tloga a ya masemong sewela ore, go sola a rwala magobe a gage le masapelo ge a fihla a ema a tle a eme gona a epela a epela a bona pitsi e sa tle a batamela a epela a epela a bona pitsi e sa tle a batamela are ge a re ke re ka sehlare a hwetsa pitsi ka gare ga sehlare a tloga mola a tsea magobjana. Phsagla le ka masapelo mogogwana a kgalla ntshala lahla a tloga ~~hala~~ ge a fihla gae a tlola ka mesidi a khupa kgekgetsho orebala ge ba boya masemong bare na sewela o bjang a re ke gona ke lwala a mnetha lesama kgekgetsho ya wa bare a wale o hlwa a fetsa mabele a e fa pitsi o re kea lwala o e ra go o lwala pitsi.

2 Serotele o tserege malome age.

3 Serotele o be a dula ka lenakeng ba motseisa ngwana wa malome age a bekwa a satsebe monna wa gage, a re go fihla ga Rakgadi age

gōbe gona le ntloengwe e dula serotele bjale rakgadi a ge a mmotsa are ore ge o tsena ka mo kamehla o re koko. Ngwanenyana wo a noreg ge a tsena are koko fela ngwanenyana yo mantsiboa ge a robetse serotele a tsene ka dikobong a robale le ngwanenyana fela a seke a mmole-disa le ge a tsena ka dikobong a seke a mmotlwa a bile a seke a mmo ledisa le ge a tsena a seke a mmona. Rakgadi a ge a re ore go sola o se metse le mogobe ka kwa ntlong a no dia bjale o ba a bona e eba motho wa mosate ka tsatsi le lengwe a re ala masemong rakgadi age are go yena a re sepela gae o yo kga metse ore ge o fihla o re koko a kea fihla a tsena kgowana a o tla mafuri a rata go bona monna yo wa gage mkhukhunetse a fihla a moakomela a re a hlodumetse a re

4 koko. / Ke ge monna wola wa gage a re ke gore are tseno oša emetseng a tsena =ere na ke gore o be o tlile go diang are ke be ke tlile go tsee metse a hwetsa a saga mokgopha wa kgomo a epela a re bomma banthata kga kga bantseisa kgwakgwa ke mogatsa serotele kgwakgwa serotele sa podile kgwakgwa le sena le molemo bjana kgwakgwa sebile sena le mosomo kgwakgwa. Are o mpone sepela meseomong ya gago ke ge ngwanenyana a tloga a ya masemong lesogana lela lesasa khuta manthapama ge ba tsena ba hwetsa serotele a adile mokgopha wa gage lapeng a oraga ka maoto a epela a re bomma ba nthata kgwakgwa bantsaisa mosadi serotele sa podile. Mmage a thoma go makala are na nkane o

5 tswete kantlong, serotele a re e ke tswete ka gore mosadi wo wakao mpone ke ge mmage a botsa rangwane ge a tsoga a tsebisa ba motse go hlabiwa kgomo e ba mokete basadi batswela ka dirotwana bosila ke ge serotele a ya le mosadiwa gage ga gabo le mohlanka nayo mongwe ka gore e be e le ngwana waka mosate/a yo tseba ke ba ga malome a ge. Ke ge a bo ya ga malome a ge a itulele le mogatsage a sesa dula kale nakeng.

Kgosi le basadi ba yona.

Kgosi e be e tsere basadi ba bararo bjale kgosi ye ele motso-mi monna yo are ge a ile go tsoma ge a bolaille dikgaka a dife mosadi yo mogolo a diapaa. Are go apea ye nokeng a re mola sa ile nokeng mosadi wo wo monyenyanana bjale monna yo a belaela a botsisa mosadi ya re; Na dikgaka tse ge diapewa di apewa ele tsa dintsi empa ge re seba re seba di se ka moka na tsona di jo keng? Mosadi yola are nna ga ke tsebe le nna dia mmakatsa ge ke diapaa ditlala pitsa ka matsatsi moka ge ke boa nokeng diname dimmakatse ba no dia bjale

mosadi yo a no ganetša ka tsatsi lele gwe kgosi ya napa o hla lesika/

6 are go basadi ba ba gage are arieng nokeng re tla bona wa utswang
 dikgaka tsa kgosi mosadi wo wa lehuđu o be a na le ngwana wa ngwane
 nyana leina la gage ele Khungwane abo khungwane. Khungwane ge ba fihl
 nokeng monna yola a tsea dithata tse pedi a epela enngwe ka thoko ela
 enngwe ka thoko eno a hwunelela lesika mo dithateng tsela laputla
 bodiba bjo la ka bogare. Are go basadi ba are namelang lesika le le
 nyoge ka lona lesenya dilo tsaka bare na re tla kgona na? are namelang
 Mosadi wa go utswa dikgaka a botsa ngwana wo are ge ba mpola mo wena
 o tseya ngwana le sedibelo sa mokhura o ye ga mogolo ago are na ke
 tla tseba ka eng are wena ge o do tlwa sedibelo sere kwete o nape o
 tsebe gore ke wetse ka bodibeng. Ge ba fihla nokeng mosadi wo mogolo
 a thoma are sika lapoo kgaoga robone morathatha kgaoga re ano epela
 bjale go fihlela abile a tshela bodiba ka lesika lela antshe a epela

7 mosadi wo bobedi a tla ena nyoga gwa tla wola wa go/utswa dika le ena
 are wa llang dikgaka tsa kgosi ke mang morathatha kgaoga ke wele
 ka lapoo kgaoga ke wele morathatha kgaoga ke wele are ge are ke yo
 feleletsa lesika lare ruthu a wela. Ngwana wo la a tsea ngwana a tloga
 a ya gae le mogolo age. Bjale monna yola a ya gae le basadi bjale
 ba ba bedi. Ge a le tseleng a bona moselapye a napile a tla go yena
 a re no o ya kae ngwaneso are kea ga mogolo a ka a re a ree are
 sepele bohle nke o nkadime ngwana yo ke go khutsise a mofa ngwana
 o sele a mmopula ba sepela are nke o ndkadime mosesana wo wa
 gago ke bone ge o ntshwanela a mofa mosesana wola
 are nko nkadime le dipheta tse tsa gago ke tla go adima mosela wo
 waka wa itshwantshwanetsa ke tla go botsa ge o go swanetla a o apara
 mosela wola mosele are na dilo tse dia ntshwanela na? Are eng
 dia go swanela ba sepela bohle ge ba fihla pele khungwana are mosele
 mphe ngwana le dipheta le mosele are ke tla go fa bofula kgomo

8 ge ba fihla gona are/mphe mosela are ketla go fa bofula pudi ge ba
 fihla gona are phe ke tla go fa bofula putsanyana go fihlela ba fihla
 gae bare go fihla moselapye are go Khungwane are na obe ba ka ga
 mogolo ago na? Khungwane are e kea go tseba moselapye a re go yena
 eta pele ntlhongwe a go otlala go tseba a etelelela pele ngwanenyana
 a tsena ka gae ba fihla ba thakgalela moselapye gosasa ge ba tsoga
 bare sepelang le o leta dinonyana mosele a tloga le ngwanenyana yo
 leta dinonyana ge baletile dinonyana ge di ya ka go moselapye are:

Swaeh seaha ge dinonyana sitsi uwe mosele le mosela ke gona o kotame⁴
 dinonyana difetsa mabele a batho. Ngwanenyana a thoma a e pela are
 sea manonyana sea manonyana sea tswalwa ke le mosele ke tswetswe ke
 le Khungwane a bo NKgungwane ba no dia bjalo ka mehla ge ba ile goa
 leta di nonyana ka tsatsi le lengwe mosadi wo ~~meneg-~~ mongwe a kwa
 ngwanenyana wo a epela kosa ye a ya botsa mogolo a ge a le wena
 ngwanenyana wo wa moselana ke ngwaneno ore mola o isa magobe o eme
 9 o theeletse o tla kwa a/epela are a seka tswalwa ke le mosele ke
 tswetswe ke le Khungwane a bo Khungwe. Magolo wa Khungwane a re mola
 a isa magobe a re go fihla tshemong a re ge a yo fihla go bona a ema
 a theeletsa a kwa nwanago a epela kosa yela a napa a tloga a ya gae
 ge a fihla a bitsa moselapye a re etlang le jeng moselapye a re go
 fihla a re e fa ngweneso dikobotsa gage babe ba robala ka montlong
 ye ba beang mafsi bosego. Ge ba robotse moselepya lala a khaswa
 khaswa mafsi bare mola ba re na mafsi a lewa keng moselapye a re ke
 wena wo mosele a e ra Khungwane. Ba nana ba re go boya mosemaong
 ba epa lebeso lare go bela bale tshela ka nkgong ba elokela ka
 moleteng ba bitsa basadi ka moka ba ba motse le banenyana ba re
 bo yang le fofe pitsa ye, ba tla ka moka bathoma ba fofa ba fofa
 ka moka ba felelele gwa sala mosele are ke a re kea fofa a bona lebeso
 ka pitseng are ka mola gare ga pitsa sube a popa a hwile ba mokhupetsa
 gana kamoba moleteng wola. Tlhakatsabjale a thakgakelalngwanabo a
 mmotsisa bo mmage a mo anegela ka mo mmage a hwileng ke gona
 10 Khungwane yaba ^{mo}hadi wakgosi mola ba epetseng mosela wa mela
 ditshehlo Khungwane ge a ya nokeng dimohlaba, a re mola a re jo,
 ka hlaba ke ditshehlo mosele a re ditshehlo ke mmago le papago a no
 dia bjale a ba a botsa ba fiseletsa ditshehlo tsela pula ya re go
 na gwa mela lephotse lare go hlatsa khungwane ale motswetsi, batho
 bare mola ba ile masemong lesale le kgole ga la ya go khungwane
 ka ntlong la fihla lare go dimo ga kgara ya kgongwane lare phiru tente-
 lenene ke a bona motswetsi se seka ntlong lano dia bjale a ba botsa
 bare go ena le kgole ge a re ke ale kgola lerotse lare nkgole lenna
 ke go kgole are lerotse lere nkgole go kgole. Ba le kgola
 ba re lehlabele ge a re ke lehlabele lare ntlhabelele ke go hlabele
 ba le hlabele ba fakela ka pitseng bare le apea are ke a le apea
 lare nkapee ke go apee bale apea besetsa lare mpesetse ke go besetsa
 bale besetsa bare tlwe ge le butswitse a re ntlwe ke go tlwe.

ba le tlwa bare le hlatlole la re ntlhafole ke go hlatlole ba le tla-
 // tlolela bare sola lare ntshole ke go sole ba lesola. / Ba fa Khungwane
 bare ija lare ntye ke goje Khungwane a seka ba a le ja.

Matome.

K34/103
 Matome mmage o ile a moroma ga malome a ge gore a wo tsea
 ditloo matome a tloga bare go yena bare seke wa ja le tee are na ge
 motho a ka eha o tla dia bjang mmage a re a di lewe ge o ka dija
 o tla hwa. Matome a tloga a ya ga malome a ge a fihla a ba ga Malome
 age a re o tlile re bona na motlogolo. Are eng bomma barile ke tlo
 tsea ditloo, ba mofaditloo bare o se ke wa ja le e tee a re eng.
 Bo mohunerela saka na a tsea a rwala a tloga a sepela a sepela
 a re go fihla sebakabakeng mo senang motse le motho a sego o napa a
 12/ rola sekana yela a gagwe a e beaa fase a bofolla/a ntsha etee
 a e ja a ba bofelelela sakana a rwala a tloga a sepela a sepela a fi-
 hla gae ge a fihla gae bo mmage ba mothakgaelela ba mmotsisa ba re
 na a se wa ja le e tee naa? Are a owa. Gosasa ge a ya godisa a th-
 okile motswetele tsatsi le le lengwe a seke a ja a bulela dipudi ya go
 disa mmagwe a re na o he na? Momohla o dia jwang a re a ke je kea
 a lwala. A bulela dipudi a tloga a fihla go disa bona sehlare se se
 golo sa mpopi ge a fihla go sona a ba le ngwana a mohlapisana a tloga
 a ya gae gosasa ge a e ja a tsea lakako le lengwe a le lokela ka
 kgotlong a utswa tshipyana ya makhura a utswa le makhura a tloga a
 bulela dipudi yo disa e a le bile sehlare sela a thoma go epela are
 A go ko go llwa hlasasese ngwana watloo ya malome sehlasasana sese ngwa-
 na hlare sa mpipi semasama sese ngw na are ke ngwane ke ngwana a ya
 a notse a mo hlapisa a mo lesa a mo hlapisa a mo nyatsho a mo tlotse
 makhura a morobatsa a soka dipudi ya gae, mo dia bjale. Ka tsatsi
 13/ le lengwe a bona monna wa moremi/a ema a motheletsana mathapama a
 wo lootsa mmage a re na oka nkisa gona? Monna yola a re eng nka
 go isa gona bare gosasa mathapama gore matome a tsentsha dipudi
 ba mo tlogela gae ba ya go tsea ngwana wola ba rege
 bare e-ka ge ba lebile bathoma go epela kosaona yela bare a ke a
 lla sehlasana sese ngwana wa tloo ya malome sehlasana sese.
 Ngwana hlasehlare sa mpipi sehlasana se se ngwana ke ngwana ke ngwana
 ba ya bamo hwetsa motsea ba boela ae. Ge ba fihla mmage a bea ngwana
 a mo fihla a yo apea a sola ba ja ba robala gosasa ba apea ba sola
 ba ja a tse lekao a lokela morang a tsea ditshipyana tsa gae le
 makhura a bulela dipudi a tloga a ge a fihla a gama dipudi epela sebe

14
 alla a epela a epela a sekaba a lla a tloga a hwetsa ngwana a sego
 a lla a lla a soka dipudi a ya gae mosegare. Ge a fihla gae ba re
 na nkane monohla o dio tsentsha mosegare are kea lwala, a ya ka gae
 a dula mmage a gotsa mollo a apea matome a lla bare na o llelang
 a re ke bolaya ke mosi bare dula kamo a dula ka gona a no lla a re/
 ke bolawa ke mosi go fihlela a bile a ya kantlong gosasa ba mmentsha
 ngwana wa gage a kgona a thakgala a nyantsha ngwana a mogodisa a ba
 ya monnyana.

Mosadi le kolobe le mpya.

15
 16
 Ka tsatsi le lengwe kolobe ya sohla mosadi o are kolobe
 tsena ka sethopeng kolobe ya gana mosadi a re mpya lomakolobe kolobe
 e gana go tsena ka sethopeng mpya ya gana are patla betha mpya mpya
 e gana go loma kolobe kolobe e gana go tsena ka sethopeng. Patla ya
 gana are mollo fisa patla patla e gana go betha mpya e gana go loma
 kolobe kolobe e gana go tsena ka sethopeng. Mollo wa gana are metse
 time mollo mollo o gana go sisa patla patla e gana go betha mpya
 mpya e gana go loma kolobe kolobe e gana go tsena ka sethopeng. Are
 kgomo e nwa metse metse a gana go tima mollo mollo o gana go fisa
 patla/patla e gana go betha mpya mpya e gana go loma kolobe kolobe
 e gana go tsena ka sethopeng, a re thoma selaga kgomo kgomo e gana go
 ngwa metse metse a gana go tima mollo mollo o gana go fisa patla
 patla e gana go betha mpya mpya e gana go loma kolobe e gana go tsena
 ka sethopeng thapo ya gana. A re legotlo thanthantsha thapo thapo
 e gana go selaga kgomo kgomo e gana go nwa metse legotlo la gana.
 Are katse bolaya legotlo legotlo le gana go thathantsha thapo thapo
 e gana go selaga kgomo kgomo e gana go nwa metse metse a gana go tima
 mollo mollo o gana go fisa patla patla e gana go betha mpya mpya e
 gana go loma kolobe , kolobe e gana go tsena ka sethopeng. Katse
 ya re sepela o wo nyakela mafsi ke tla bolaya legotlo a ya gokgomo
 a fihla are kgomo nke o nthuse ka mafsi kgomo yare sepela o wo nyakela
 bjang bjo botla talana ke fule pele ke tla go fa mafsi a ya a nyaka
 bjang a bo bona a tla a bitsa kgomo ka ya ya a fula yare go fula ya
 mofa mafsi a ya a fa katse. Katse ya nwa mafsi. Yare go nwa mafsi
 ya |thanthantsha thapo ya selaga kgomo kgomo ya ngwa metse metse a tima
 mollo mollo wa fisa patla patla ya betha mpya mpya ya loma kolobe
 kolobe ya tsena ka sethopeng.

Banenyana ba ya dithokolong.

Ka tsatsi le lengwe banenyana ba lakana go arieng dikolong ba napa ba tloga ba sepela ba sepela ba sepela ba mela dithaba tsa ba fihla mo dithokolo dibang gona, ba fula ba fula dithokolo ele gore ba ile ba sa ya bare go fihla botlokwa mokgadi a kgopa ke lefsika ba le tsea ba le kgatla ba lesila ba fela. Ge ba boya ba sepela ba sepela ba feta nnoma ba ile ge ba legile botlokwa le tsatsi la sobela ge ba lebile felomola lesufi la swara.

17

Ba hwetsa lefsika lela legotle le thibile tsela ba thoma go opela ba re itse itse fatoga itse itse fatoga a wa roga ke nna ise itse fatoga o rogile ke Mokgadi itse taise Mokgadi le Mokgatsana itse itse fatoga Mokgadi motho wa molo itse itse fatoga. Lare "ngwanganganga gos e nene gwa feta a e tee bano dia bjale go fihlela ba felela gwa tla Mokgadi are itse itse fatoga itse itse fatola a wa roga ke nna itse itse fatola arogile ke Mokgadi itse itse fatoga mokgadi motho wa molomo itse itse fatoga lefsika lare kgwa la se be la bula sebaka ya ba yare e kgale la kgona le bula sebaka batho ba motlogetse ge a feta mola a hwetsa batho ba motlogetse a bona mollo o mogolo wa Matsimo kgope ya gona. Ge a fihla a hwetsa Matsimo kgope bare na otswa kae mogatsaka, are ke tswa dithokolong bare o tla lala o robetse mo. Gosasa Rasimo are ge mmage a re o re mosegare ore go ngwanenyana ore e tla ke go boole ore mola o mmoola o mo hlabe ka mphaka ngwanenyana o ba theleditse a tloga mogala Ratsimo mokgekolwana a re go ngwanenyana are e tla ke boole, ngwanenyana a re ere ke boole wena pele a tsea metse a bobla mokgekolo a re ge a yo mofetsa a mohlaba ka mphaka a bola ya mokgekolo wola a mo apea a tsea dikgaratana tsela tsa mmage Ratsimo a dikgobeketsa go tee a tsea leetse lela la gage a e epela e mengwe meriri lesakeng e mengwe ka mafuri e mengwe ka mothopeng a tsea marapo le a mmage Ratsimo ge ba boya go tsoma a wela tseleng. Ratsimo ge a boya a fihla a bitsa mmage meriri yela ya ka mafuri are ke sa ya kgakala yaka sakeng ya re ke sa tsea boloko ya ka ntlong yare ke sa kgpha yaka mothopeng ya re ke sa feela ya ba ngwanenyana o a sepela. Ge a ntse a sepela ge a tla mebotong naka ya tla yare swee swee mmaba ile swee swee kea le naga swee swee naka ya mmaba ile swee swee ke a le naga swee swee.

18

K34/103

19 Bo Ratsimo bare go kwa nakana ba tloga le dimpya ba kitima ba kitima dimpya ge re di fihla go ena ena a lahla lerapo tsa sala di eja lerapo ya ba oa kitima/ka yona e gare ea lla eno eta a ryalo marapo gea a fela a difa mosese tsa sala di eja mosese a kitima tsare go fetsa tsa molatela a lahla thetho ya ba o fihla nokeng ga fihla a hwetsa naka e tletse are ga ke tla dia bjang gona a mo a ephetola thitelwana ye botsana dimpya ge di fihla mola di ema ema mola ba Ratsimo ba fihlangwanenyana are segwagwa segwagwa khupa metse ke fete segwagwa sare e se eso ke a bokwena are kwena kwena khupa metse ke fete kwena yare e se eso kea bo kubu a re kubu kubu khupa metse ke fete noka ya no tlala ke ge a iphetola leswika Ratsimo a betha dimpya tsa wela ka nokeng. A tsea tshilwana yela a e re ka kwa moso wa noka a e re tsikitsiki a re mosela mmage nkabe ke mohwetse ke mmolaye ka

20 leswika/ka le a bona lefsika lela ele ngwanenyana la tshaba. Ngwanenyana a eta a apela a re Taimo o lle mmage a re ke selana selana. Kgosi le mosadi le bana ba babedi.

Kgosi o be a tsere mosadi a ba le ngwana wa mosimane wa segole le ngwanenyana a hwa kgosi ya tsea mosadi wo mongwe mosadi a ba le ngwana wa mosimanyana ge a gola mosadi a re go monna wo are a re bolaya mosimana wo othatla a tsea dikgomo tsa ngwana wena o tlare go sola wa tshela sehlare ka bogobeng. Mosadi wo a tshela sehlarengwananyana a mmona a tloga a e ma letlaleng a epela are thebola ngwana mma ephetse bogobe o je sesebo. Mohla a tshetse ka sesebong a re thebola ngwana papa o phephe sesebo o je bogobe a no ryalo bjale

21 ba lemoga gore ngwanenyana wo oa bona ga ba dia dilo tse tsa bona bare mola badia mokolobe moriti o sale o tle o mmotse a e letlaleng a no epela ba epa molete mo lesorong la dikgomo dikgomo di no tla di tshelatsa molele wola, ge a tsena ka lesakeng a namela dithata a kutumela ka lesakeng ba bona gore o lemogile ba bidisa lebeso ba le bea madulong a gage kgorong. A dula madulong a wola bjale bare go ena boela ka modulong a gago a kgoro metsa wola are boela keuwe monna wola a wola ka pitseng a swa. Dikgomo tse di be di gana kobo etshwana ba morekela ka bo e tshwana a e apara ga a yo gama a e tsola a e fa wola a re nkaparele kobo ye yaka e tlola matshila

a e apara dikgomo tsa mothula ge ba ya ka gae a motseela a di apara

22

Ba bona gore opadile papagwe a lokela motho ka gare ga segola a roma thebola a sepela o wo ntseela segola seka. Ge a tloga a tsea dithoka le lerumo bare na o isa kae dilo tseuwe a re/a owa ke tlare mola ke bona mmutla o re tabo ka o bolaya a sepela a sepela ge a lebilese gola sela are segola sa papa malewe segola sa papa malewe sa tswela sere tlhuru tlhure mo wola ba moloketseng ka gare ga segola a re ge a re kea emelela a umetha ka selepe. A ba a mohlaba ka lerumo a hwa. Ge a kuka seola sela motho wola a wa fase a tsea segola sela a ya a fa papage papage a se tsea barego ya go robala ba tsea lwala ba lebea dikobong tsa gage ge a tla go robala a tsea di kobo tsa gage a di bea dihlogong ka wola a tsea tsa wola a di bea dihlogong tsa gage.

23

Ba kgatla ngwana wola wa bona ka lwala ele gore mosimanyana wo thobola tsa tsi le lengwe le lengwe ga tsoga ore mare molapeng tsara. Go nasa ge ba tsoga bona are mare tsare ngwananyana wo a bona go re ba ba tshwenya a re go mosimanyana wo are a re soko dikgomo tse re tshabele ga koko ba tloga ba ya ga koko wa bona. Ga koko a bona le/gona ba fihla ba ba tshwenya ba tloga ba aga ntlwana ya bona ba dula ba e tee mosimane wo a thoma vo tsoma ge a bolaile selo ore ge a fihla a ema molomong a epela are mpulele ngwaneso dinama ke tsago dibetele tsago a bula a tsena. Ka tsatsi lelelgwe a hwetsa basimane ba disitse a bona kgomo e nngwe ya go kgwa nona ye botse a re na ba simanyana teng ge nka tshaba ka kgomo ye leka reng ba re a si segosana tawe o ka re sia ge o le bjale a swara kgomo yela ka mosela a letsa molodi are go kitima ka kgomo yela a ba fihla gae a opela ngwananyana a mmulela a tsena ba e bua ba e bua ba e fetsa ba fegadinama

24

tša yona godimo. Ratsimo a molemoga a tla mola mosimane a ile go tsoma a epela ngwananyana nna etse kea go kwa ke wena Ratsimo a se wena ~~melelele~~ mogolo wa ka Ratsimo a ya go leeba are na ge ke tla diragore lentse laka e bele le sese ke ge nka dia bjang are sepela/ kgonyeng Ratsimo a ya kgonyeng are gotsa mollo a gotsa mollo a re besa dikalo tse nne a di besa tsa swa tsare mola ele tse dikhwibidu a re metsa sengwe o seka ware tshitshi a se metsa are tshitshi are nke o apes rekwe a kwa a epela ka lentse le lego a metse se sengwe, a nore tshi tshi. Ge a metsa sa mefelelo a se ba a re tshitshiaa no napa a epela a kwa a epela ka lentse le lesese ka ka thebola Ratsimo a napa a tloga ya go ngwanabo thebola a epela are mpulele ngwaneso dinama

ke tsago a re go ye a a bula a bona go tsena Ratsimo a tshoga are
 ke re e tla mo a ya a re dula a dula diropeng tsa Ratsimo a re dinama
 tse ke tsa mang are ke batho. Ratsimo are ditlisa mo a tsea dinama
 tsela ka moka a difa Ratsimo a dija kamoka are dikapa tse ke tsa
 mang are ke tsa batho are ditlisa mo a mofa dilo are go difetsa a
 25 ba a ja le ena a tloga a ya mo a/dulago gona. Mosimane wola a boaa
 fihla a epela a epela a bona go sa bulwe bula a hwetsa go sena motho
 le dinama di sego a tsea sententele le selepe a mphaka a tloga
 ya mogobeng wa mathomo a fihla a re seselleng a setle a setle sentye
 nae letsimo kgpe lare eutle a khekhee molobana mo ano eta a epela
 bjale ge a fihla go wa mafelelo le gona a epela bjle R^{tsimo} a re
 kea a epela sekgone a khutshe dinama tsela apalelwa. A re ke re
 seselleng ngwana mma ke se a se tle a se ke
 sentye nae a re kea bolela a palelwa are nke otlile nto ye ywe ke
 letse a palelwa mosimanyana are sekamisa molala a uwe a diela gore a
 moreme ka selepe a sekamisa molala a re a sa palelwa ke goletsa a mo
 rema molala wo a mmolaya. A mmuwa a ntsha ngwanabo a ya nae gae.
 Banenyana ba ya dithobethobeng.

26 Ba tloge bane nkhanthane bare diswadiswane na aree le wena
 dithobethobeng. /Are nna kea ya kaswele a no basala morago ge ba fihla
 diboethobeng a fihla nabo a hlwa a fula nabo dithobethobe a boya nabo
 tsatsi la subelela ba sa le kgole ba bona mollo o goditswe ka
 Ratsimo ge ba fihla ba hwetsa R^{tsimo} ba nama ba ema ema koa kgakala
 are batamelang le ikomose ratsimo a loketse makhura a bee dinatsela
 mollong makhura ale a nyaaga a rothela mollong bare na ka makhura
 a nka na? Bona a rotha go ratsimo bare na nkabe o rotha makhura
 are ke nonne gape rena re ja dinama tsa makhura ale bone ke/ro
 makhura le modinaleng le tlabasadi ba baka Nkhanthane are na re
 ka setseo ke letsimo bare a e nkhanthane yena o bolelang. Mantsibua
 Ratsimo are nkepeleleng ba nama ba dio lesaka a tsena ka gare are
 lebone lebone ba sadi ba ka ke mokankata lebone lebone kese lekhutle
 are wo mongwe ke leina are ko are nna nnabe a nke ke mo isa moriti
 27. o tsidi/a mo isa ka mathuding gosasa le gona are nkepeleleng a bolaya
 o mon we leena a re tsha ke mo ise mori a tsididi are mola mantseboa
 ba robetse a tswe ka ntlong a o ja motho wola arileng ke moisa morili
 o tsididi diswadiswane are na le a bona gore oa re fetsa bare fotse
 o re monna wa rena o ja batho a ka napa a ja batho Nkhanthane are

are mola barobetse a se robale a kwa Tsimo a eja motho a roba
roba marapo are ke soba wo a semokwe are ke soba wo a se mokwe a bo
a ba lesa gosasa are go mokwa a ikwisasa godimo ga bona bare mola bare
mola bare r e bolawa ke eng are ke ile ke wo rota ka le wela. Are

theeletsang le tla kwa ke leboditse kare motho wo oa reja bjale
a bolaille wa boselela diswadiswane a gobane motho wo oa re ja
arieng ka mathuding leo bona ba hwetsa diphetla ele mekgohokgobo
benge ba tsona ba sego ba hwetsa wola a mmolaileng a sale gona.

28

A se a moja a kgoketsa nakana banenyana ba le ba re a/saile go tsoma
ba tsea diphetla tsela ba dire ka takwane tsiri ba tloga ge ba fihla
pele ba hwetsa noka e tletse naka ya thoma go lla sweswe mabaile see
kea le naga naka ya mmabile swe kea le naga bare segwa gwa hupa
metse re fetse segwagwa sare a se eso keabo kubu. Kubu kubu khupa
metse re fete yare e ase eso kea bo kwena kwena kwena
khupa metse re fete metse a bula tsela o mong e a feta bano dia bjale
go fihlela ba felelela. Ge go tla wa mafelelo ba re segwagwa khupa
metse re fete metse a gana. Ba epela ba epela metse a seka ba a
bula sebaka ba tsea pheta bare ka nokeng sube metse a kgona a bula
sebaka ngwanenyana wola a feta bare ba le kwa mose wa maen=
noka ba bona matsino kgope a tswela. Diswadiswane are wena ratsimo
o swabile le mosela o re o re swaswatso ware o yare tsea ware o eja
batho wa nore ke ba isa morile o tsididi a ra ge o re fetsa le gona
wa hlakana le banenyana ba masilo ka nore ke bo tsa kere motho wo o
a reja/ba nore monna wa rena monna warena. Banenyana bale ba tloga
ba ya gae ba fihla gae mongwe le mongwe a ya ka gabo Diswadididswane
le ena ya ka gabo batho ba botsisa bare na lena le boile bjale bangwe
ba kae bare ba llwe ke letsimo re be re dutse ka go lona lare lea
re tsea ra thusa ka DiswaDiswane.

29

Batho ba be ba bolawa ke tlah.

Batho ba ba be ba bolaya ke tlala ka tsatsi le lengwe are
a ile go kga morogo a bona ntlo ye tshwana ya go yona a fihla a epela
are ke ile ke o kga morogo ka bona ntlo ye tshwane e tompororo ke ile
ke o kga morogo ka bona ntlo e tshwana ntlo yela ya bulega a tsenaa
hwetsa dinama tse dintsi leka mabjalwa a tsea dinama tsela are go
tlatse a tswa a epela a epela ntlo ya itswalela a tloga a ya gae.
Ka moso a tla le monna ba fihla ba epela lelati la bulega ba tsenaka

ba tsena ba tsea dinama ba tsea lebati/la tswalela bare asi re
 tla lebula le ba napa ba thome rerile tso kga morogo ba bona
 ntlo ye tshwana e tampororo ela mororo e tampororo ba bona ntlo
 ye tshwana ele mpororo ba bona ntlo e sa bulege tsatsi leba la
 subela mosadi atsena ka nkgong ya bjalwa monna a namela ntlo
 a dula kua hlogwaneng ya ntlo benye ba ntlo ge ba boya kgosi ya
 napa yare mpeng moralo ba e fa yare ke kga bjalwa moretliwa wa
 robega ba tsea o mongwe le wona wa robega ba tsea mongwe le
 ona wa robega ba tsea o mongwe le ona wa robega. Kgosi yare
 tlisang lebone ge ba bonega ba hwetsa motho ka bjalweng ba
 montsha ba mmolaya ba etisa ge ba sa dutse monna wola a swarwa
 ke moroto a rotela bare pula ea na ge ba tswela ntle ba bona
 go sena pula ge ba bogega ka ntlong ba bona motho ba moswarwa
 ba mmolaya.

Masilo o felesetsa mosadi wa gage.

31

Masilo o ile a felesetsa mosadi wa gage ga gabo a rwele
 magobe a gage le dikobjana tsa gage. Ge ba fihla ka nokeng
 monna wola a sala a hlapa mosadi a sepela a sepela a bona phoofolo
 ye bareng ke samaduoduo e tswa ka nokeng. Ya fihla ya modikologa
 ya modikologa ya re senamaduoduo bogobjana bja ngwana ke iphele
 senamaduoduo a sena mankgweteke. Ya sala e ja/sepelisa a
 gari gari gari yare ke fihlile a e ngwathela gape ge a lebile
 gae bogobe bja fela a sala ka segwana ya boa gape senamaduoduo
 senamaduoduo nkgweteke a phatlola segwana sa ngwana a e fa yan
 no dia bjale go fihlela segwana sa ngwana se fela a bile a
 asa asena selo ge a fihla ga masogana a gabo a tswa a kitimisa
 senamaduoduo ba bile ba bolaya senamaduoduo.

32

Sosidiana le mmage le papage.

Sosidiana a tloga le bo mmage ba ya masemong bare ge ba
 le tseleng mmage bare ke lebetse go khurumega mafsi sepela ngwa-
 naka o wa khurumela mafsi ka molomo wa morifi. Sosidiana a
 fihla a khurumela ka molomo wa gage, bommage bare bo boya ngwana
 Sosidiana e tlo o nthole are ke khurumetse mafsi bare a
 sekare o khurumela ka molomo wa morifi a tlo. Bare swara seroto
 ka molomo a swara mmage ka molomo bare sosidiana swara w seroto
 ka marago a swara mmage ka marago bommage ba phuma gosasa le
 bona ba lebala go khurumela mafsi bare sosidiana ngwanaka sela

33

o wo khurumela mafsi ma marago a morifi. A fihla a khurumela
 ka marago a gage bo mmage be ba boa masimong are sosidiana
 ngwanaka e tla o nthole a kere le ile ke khurumela mafsi ka
 marago. A tla bare nthole bare swara seroto ka marago a ba swara
 ka marago ba re se sware ka dimpa a ba swara ka dimpa ba phuma.
 Gosasa ba khurumela ba ya masemong ge ba fihla masemong sosidiana
 a bola ya mmutla ba re ge ba ya gae ba o phuthela ka sakana ba
 fa sosidiana bare oore o hlakana le batho ge ba re na o swareng
 o re ke swere dihloidi tsa papa empa ka pelo o tsebe gore ke swere
 mmutla. A tloga a hlakana le motho wo mongwe are na sosidiana
 o swareng, are ke swere dihloidi tsa papa empa ka pelo gona ke
 tseba gore ke swere mmutla. A no eta a dio bjale bommage bare
 a kere o rialo kere o re ke swere dihloidi tsa papa ka pelo gona
 o tsebe gore o rwele mmutla ba napa ba fihla gae. Ke mona
 bo papage bare sodiana ngwanaka ke swere ke mogau/a tsea selepe
 a fihla a diela papage manamelo ba namela ba nwametwe a re mola
 ba nameise a betlolla manamele a le bare mola bare mpholose
 a gana a re mpeng marokgo a uwe lena ke lefe a ka ba mofa a gage
 a apara a tloga ya gae ge a fihla gae are mmage sosidiana mphe
 bogobe lehlogo yela ya mmage sosidiana a lang a ala bare ge ba
 robala a re na mmage sosidiana mmomohla marago a kakang mmage
 sosidiana a re no hlwa a le kaa ka mehla. A tsoga bosego a ya
 go papage a re go fihla ge papage a mofa dikobo a modielala manamele
 ba tloga ba ya gae are mmage sosidiana mphe hlogo yela ya ka
 are na akere le lle mmantsiboa.

Motho o ruile dimpya.

Motho wo are ke sa ga matlala le sale le efa dimpya tsaka
 ba sala ba ditima magobe ebe ele dimpya tse tharo bare go ditima
 tsa tloga tsa larela monye wa tsona, tsare ge dire kea phula
 monye wa tsona a di bona ya ba dia opela monye wa tsona e be
 elel Mmankgodi dire huhu boilaile re laretse monye wa rena
 kua gae o a nyekega dimpua ditimilwe magabo ditimile ke monye
 lapa tsa fiwa ke mosadi wa monyenyanana monye a boa natso a ditsola
 diala tsa namela kariki a fihla a bolaya mosadi wo mogolo ge bo
 e sa a tloga gape a ya ga matlala. A tsena are mo sa mofileng
 bjala, ba re kgosi e tlile tsa tsena are ke tsa tsena tse di
 bjang a di tsola diala a tshelala bjala tsa nwa tsa namela kariki
 tsa ya gae a fihla a ba kgobeketsa are wana wola ntse a fa a mmolaya

a no ba bolaya gwa ba gwa sala ba ba bedi.

36

Motho a ya ga malome age.

34 103

Motho arile ge a ya ga malome age a hwetsa mokgalabje betla kooma mokgalabje wola a mmitisa fihla a botsisana le ena maphelo are go ena tsena ka mo kamaneng are go mo tsentsha ka komaneng a se lekane a mo ntsha are ena ao dutse mouwe, a boela a motse-ntsha gape mola a e okeditse a lekana. A betla sekhurumela mo khurumela a mo phikolosa a hwetsa banenyana ba eitisitse bare Rakgolo re lletse koma ye are komana tsabo radimo bua bua re tlwe komana tsa bo Radimo bua bua re tlwe are lena phepane tsa lela are ke rile ke ya ha malome ke hlakane le sekgalabjana sa ntokela komaneng a napa a tloga a hwetsa ba bangwe ba fetisitse bare re lletsele bona a ba lletsa. A tloga ya ga bo malome a

37

ngwanenyana wo le gona a hwetsa ba etisitse a re go hwetsa ba etisitse / ngwanenyana wo mongwe a ga malome age a motseba ebile gona le bjala ka motseng o mongwe ba yo bitsa mmage ngwanenyana wa ba isa mokgalabjana wola bjale g ba sala ba ntsha ngwanenyana wola ba lokela dilo tsa go loma ka mola komeng ba ekhurumela ba fihla ngwanenyana. Mokgal bje a kaka komana yela a tloga ge a fihla pele are komana tsa bo Radimo bua bua re kwe tu are mosela wa mmago le ge o ka homola ge ke fihla pele keo go ja mokgalabje are ge a yo fihla gae a hoelala are mosadi fisa lengeta e be le le hwibidu ke fihlile. Mosadi a fisa lengeta ge a fihla a hwetsa lengeta leswele ele le le hwibidu a dula fase ba mo lotshisa ba mofa magobe a ja are ngwana ntsha ka mouwe, ngwana are ge a re kea ntsha tsa moloma are papa dia loma are mosona mmago ge nka tla ka ltlo nthasa o ka se/je. Mosadi le ena a tse ntsha letsogo tsa moloma are e e dia loma e tla o ntshe dilo tsa gago bjale mokgalabje a tsentsha tsa moloma are mosona o ya ntoma o thibolla komana yela tsa ba thibelega ka mola ntlong le mosadi wola mosadi a tho a go rogana a re ke wena otso re tseela dilo tse. Tsa kitimisa monna wola tsa mollaya.

38

Lesogana le ya bagwe.

Lesogana le lerile ge ya bagwe la hwetsa mmilo o butswitse la fula la metsa thapo ge a fihla bagwe ba mofa matse a hlaba ba mofa magobe a ja. A re go ja a tloga a ya kgalala ge a ithusa a ntsha thapo yela ya lebilu yare go yena he pitlo ke

ya le wena bo gwe. Ya mosala morago a e tsea a e kgatla a e
 sila a e lahla ele bupi a e lahla/ya tla gape banenyana ba re
 jo mogatsa see mole ona le nto ere pitlo kea le wena bogwe.
 Mogatsage a re na a o sa ntsea a hlala.

Bodikana borupa.

Bodikana bjo bjare ge bo aloga ngwana wa kgosi a gana are
 ke nyaka setsiba ~~ya~~ sa nnyamma bolele ge ke se naso a ke tloge
 ke swale moloto kgaitisidi age a re ijo ngwana wa bo mma a napa
 a sala a tsea kgapa a a tloga a sepela a hwetsa bodiba a sikinya
 bjase tswa selo a ya go bjo bjongwe a fihla a epela are nyama
 bole nyama bolele ngwana mma o re ke tlare ke tla aloga setsiba
 ka tswara sa nyama bolele ya tswa nyama bolele a re ke tshaba
 a ba a boya. Ya tswa ya mosala morago yare ge ere ke ema a epela/
 Kere aree ye tshweu ya fihla ya tsena a ya ka gae ngwanenyana
 a otile banna bare rea e hlaba ya pola bare e tla ngwanenyana
 a tla ema ka kgorong areke re hlabiwa hle nyama bolelela ngwana
 mma ore ke tlare ke tla aloga setsiba ka apara sa nyama bolele.
 B e hlaba bare ge ba re ba e bua legona ya gana bare re re
 etla ngwanenyana re kere hlabiwa hle nyama bolele ngwa mma ore
 ke tlare ke tla aloga setsiba ka apara sa nyama bolele. Ba
 e bua bare go e bua bare ge ba re ba e soga ya gana bare re e
 tla b ngwanenyana are ke sogiwa ngwa nyama bolelela ngwa mma ore
 ke tlogre ke tlare ke tla apara setsiba ke ~~apara~~ apara sa nyama
 bolelela. Bare go sesoga ba ya naso thabeng ba ntsha sehlako le
 thoka le lerumo banapa ba aloga bja gae ngwanenyana a napa a
 thakgalala re ngwana bomma o boile.

Mosogane a ya mokgweng.

Mosogana a re go fihla ba soma bare go soma wo mongwe a
 ba fitisa ka tshetele a re ke mpyanyana ba tloga ba ya gae ba
 re bale tseleng ba re are boleng tshetele ba e bala ba hwetsa
 ba tisa wo wa gore ka mpya ba mmolaya ba tsea tshetele yela
 ga gage ba e abelana ba tloga ba sepela ba sepela ba sepela mpya-
 nyama yela ya thoma go opela yare a he ahe moroka babolaile
 mmoka selelo sa lla motseng sa ba sa swane ba sana mpya yela
 ba e bolaya ba e sila ba budula mosidi wola ba tloga ba sepela
 ya tsoga ya epela gape mongwe a swara maoto mongwe a swara hlogo
 mongwe a swara mmela wa yona ka moka ba tloga. Ya epela

737

Ya epela gape b antse ba swere yela ba e bolaya ba rena re tla 16
e dia bjang mpya re e tla re diela moleko ya tsoga ya ba sala
morago ya eta e opela ba e lesa ya ba ya fihla gae/

42/

Ya sala yo mongwe morago ya tsena le yena ka gae ya epela kabo
mohlankana wo e tseneng ka gabo bare na mohlankana wola le
tlogileng nae o kae are o setse makgoweng are ke sa soma. Ya
tloga yaya gabo wola ba mmolaileng ya epela ya epela bare
e hlokomele ba baba ehlokomela ba kgoboketsa bahlankana bale
ka moka ba ba butsisisa gore o setse orile ke sa soma. Ba tsea
bahlankana bale ba ba bolaya ba tseela tshelete yela ya ba ya
bo mohlankana wola ba mmolaileng.

Khudu le Montsha.

Khudu yare go Montsha yare nka go sia monntsha a re o
ka se nthae khudu ya epela ditholla le tsela, ba o beetsana
ka mola thabeng ya makgobeng are go/khudu are ena o tloga khudu
ya na ethuntsha dithole are go fofa a fofa mogala montsha a feta
khudu tseleng are go na ge ke go sile o mpone. A re a sebakeng
a kwa khudu e re pele ere bo montsha nka ba sia ka lebelo
Montsha a re mosela wa mmage baeteng nka napa ka sia ntoana ya
dimpanya le go leka o ka se leke are go fofa are go fofa a feta
mokhudu tseleng are ke o tsena. A re mo areng ke lebelela morago
a kwa mokhudu are kere phariri phamphang patela dino a ka se
tsoge o ntshwere letsatsi le tee montsha re na mosimanya wo ke
gore o ntshepela bjang are kere bo mokhudu ba ka ntshia are go
fofa a fofa are mo areng ke lebeletse morago a kwa mokhudu a
epela pele a thuntshitse dithole mmoteng are ppariri phamphang
o patelel dino a tloga mogala montsha are go fofa fofa a tsena
kgorong ya ga mmankgodi./ A re go rialo a kwa mokhudu a setse a
re ka sakeng are kere phariri phamphang o patele dino a setse
a thuntshitse dithole ka gare ga lesaka mekgosi ya napa ya llela
makhudu montsha a swaba. Ba napa ba tsea kgomo ba fa mokhudu.
Bare mmalo o monna mokhudu montsha' a boela le maswabi. A tsea
dikgomo tsela a wo aga motse wa gage ge a dutse gwa napa tawela
mmutla are go ena mokhudu are besane monna a bona thotho ya
mokhudu. Mokhudu a re foseke montsha a fihla ka gore ba be ba
dutse motse o tee are are rwalele dikgong ba rwalela dikgong ba
napa ba gotsa mollo are are besane ge ke butswitse o ntye
mokhudu a re go lokile a tsena ka mola gare ga mollo a swere

43

44.

45

ditholla are mola mollo o tuka a besa ditholla dire mola dithunya
 montsha a napa are he ekwa mogala mokhudu. O tla kwa kwa ge ke
 molle gape o dia ke gore a ntshia a sa tsebe gore go thunya
 ditholla, moblo wa tima ge a bemola mokhudu a hwetsa a sa
 phela a re tsena mosa montsha a napa a tsena a beseletsa mollo
 wa tuka. A re kikiki a nyaka go kwa gore na montsha o butswitse
 mola mollo o timile a montsha a hwetsa montsha a butswitse a mo
 ja.

Motho o tsere basadi ba lesome.

46

Motho wa bjala sehlare kgorong a rule ga dikgogo. Ya mokoko
 le tshadi a tloga a re ke sa ya bjaleng basadi bale ba sala ba
 ija sehlare sela mmage monna wo are naketla dia bjang ge batho
 ba ba hwile ba jela sehlare se, o bitisa/kgogo ya tshadi are na
 ge nka go roma o ka ya na? Yare eng are na o tla fihla orang
 yare ke tlare kokoteke mokekolo are fotseke. A napa a bitisa
 mokoko a re na ge nka go roma o ka ya na yare eng are na o tla
 fihla o reng yare ke tlare kokoteng teng teng hwile ba pedile
 ya tloga ya tsena motse o monwe ya fihla ya opela mohlankana wo
 mongwe a re ge nka tsee tshelana ya mokoko wo ka bea lephepheng
 nka tseba gore ke nna motho. Mokoko wola wa tloga a ya motseng
 motseng wo mongwe a fihla wa opela mohlankana wa gona le ena a
 no dia bjale ka wola wa pele. Mokoko wola wa tloga wa ya ka motsen
 wo mongwe wa yona aleng gona. Wa fihla wa opela ware kokoeng
 teng teng ke tlile go bitisa phaka/Mosebo batho ba fedile ba
 hwile gosetse monye mo epela koma sehlare se mo kgorong yeso.

47

Mokoko wola wa tloga le monye wa fihla wa kotama mokekolo godima
 ga hlogo wa fologa wa tloga le monye wa wona a fihla a kga
 dithupa tse lesome a dilokisa a tloga a fihla a ratha basadi
 bale ka tsona are mesela ya lena kere ke le boditse kare le seke
 laja sehlare le se je. Nkabe ke le lese le ele ruri.

Sanaga a tsewa ga matlala.

48

Sanaga are go tsewa gona a dielwa mokete a ya bogadi a
 fihla a fetse matsatsinyana ya gae a wo tsholla bogwetsi a boela
 bogadi a hlwa letsatsi monna are ke isa dikgomo morakeng ga
 Mmalebogo mosadi wo are mola a epeile are go sola/nto ye ngwe
 tswelwe godimo e mmotsisi magobe a e botse ona ka moka e tsee
 magobe ale ka moka ea fetse e boele dimo mos di wola a apee

737

K34/103

gabedi are go sola e tle gaḡedi e mmotsisi ae botse e je magobe /8
 ale gape. Mmatswalage a re mola a mmotsisa are na magobe a kae
 a homole gosasa a tsoga a sila a apea are ka pelo are na ebang
 ge ke sa botse batho ba ke diang. A napa a re go matswalege are
 ore mola ke apeile le tle le le nna le bone. A apea are ge a
 gore letsa nto yela ya tla mmatswalage a tshaba ya mmotsisa magobe
 ale yare e bile o tso mpiletsa bo mmatswalago ke tla go bontšhe
 Ya ja magobe ale ya tloga ya re go tloga a sala a apea gabedi
 ya tla gape yano dia ka ka mehleng, bakgoboketsa bahlanka le
 bakgalabje ya tla batho bale ka moka ba tshaba yare momohla ebile
 o/tso mpiletsa banna mathapama o apee ka pitsa e kgolo.

49

Bo mmatswaleage ba bitsa dipudi bare ke roma dipudi tsa ikisetša
 dinko kgakala bare ke roma dikgomo le tsona tsa ikisetša dinko
 kgakala, ba bitsa mokowe bare na ge re ka go roma o ka ya na
 ware na nka nama ka gana ke ba batho ba bolepe ba sekela bjale.
 Mokowe a tloga a sepela a re ge a tla tibane are kwa gae lepe
 aje selo le batho babo le dikgomo tsabo dihwa dibapala le batho
 babo ba hlwa ba bapalaba sepela yafe ge ere ke wo fihla Matlala
 a duku ladi tsebe are nto ye nngwe e e tla, wa nama wa fihla
 Mokowe matla are na keng mokowe ware kere kwa gae lepe a ehe
 je selo le batho ba bo ga ba je selo dikgomo tsabo a dije usselo
 bahlwa ba bapala le tsona ba tshaba selo sa go ja magobe

50

Matlala a tloga ka mmotloro are go fihla/ba kgoboketsa batho ka
 moka bare e tlang le lotshe kgosi mosadi wola a apeela mogatsage
 are go sola are ge a re kea gorele tsa ya tla ba tshaba ba
 phatlalala kgosi yare go wa. Bare go tshaba sala e eja magobe
 ale yare go mosadi wola yare kere potwana ya gago a ke rate ke
 nyaka pitsa ya bjala o hlwe o e silela a hlwa a e silela a re
 go sila ya nokeng a ba a boelela a kgona a tshedisa pitsa apea
 pitsa yela are ge a goreletsa ya tla yaja yare pitsa ye ya gago
 ga ke nyake ke nyaka poto tse pedi. A silela poto tsela
 tse pedi kgosi yare na nto ye ekgona keng, ya nama ya epa molete
 ka molanlong mo nto yela e welang gona a apea pitsa tsela lep
 pedi are ge a reletsa ya tla yare ge re kea wa ya wela ka moleteng
 ba a tsea ba e epela ba ja magobe ale are go sala ba tsea ba o
 fa/kolobe batho bale ba phatlalala kgosi yela ya ya lebenkeleng

51

ya mo rekela dilwana dilwana tsa bose ka moka le ka maotoho
 ya rekela mosadi wa wa yona a boolwa setshiri sela a ja dilo

tsela a boela a kgwatla.

Mosadi le ngwana wa mosimanyana.

K34/103

19

Ile e mosimanyana keketla are ke nyaka go tsea keketla a tloga a hlakana le banenyana ba ba raro are na lea nthata na ba re eng. A tloga nabo a ya lebons gae ge ba fihla gae keketla mmage a re Salebek Salebeke ngwanaka. Le ba apeele dinawa ngwanaka keketla. Ba apea dinawa basolela ka diketlelong ba ja ba fetsa dinawa tsela ka moka keketla ba yo robala ba lala ba rota ka ntlong ba robetse le mosimanyana, ba potla dipoo. Ba ithusa gana ka mo ntlong, keketla mmage a tsoga bosego a re Salebeke/Salebeke ngwana na go bjang ngwana ka are a khea lala mmawe, matshepa ke matshempa meroto ke meroto dipoo ke dipoo mmagwe are a ba fete mosimanyana a tloga gosasa a hlakana le banenyana ba bangwe ba ba raro a tloga nabo ba ya gae mmage a re selebeke salebeke ngwananaka keketla a ba apeela dinawa baja gosenene mmage a re nkane lesaje bare re khotshe ba ya ntlong salebeke selebeke ngwana are nago b jang ngwanaka keketla are khalala mmagwe, kare ke ya kamo ka hlakana le lerago la monyana kare ka ya kamo ka hlana le letswele la monnyana keketla na napa ba re a e be dingwetsi.

Lesogana lea bogweng.

Ile le lesoganale ya bogweng keketla a tloga a lebile bogweng keketla a fihla/keketla are go fihla are go mosadi a re ke swanetse gare ke go tshabise mantsiboa keketla ngwananyana a dumela keketla bare tseleng monna a kwa nonyana yela ya go bontsha batho dinose a tlogela mosadi a ya koa nonyana ellang gona keketla tshwene ya bona monna wola ge a ya koa nonyaneng keketla. Tshwenene ya tloga ya ya koa mosading keketla ya fihla yare nke o nkadime dipheta tse tsa gago ke bone go dintswanela keketla a e fa dipheta a ya apara keketla yare nkadime le dikobo tse tsa gago ka moka keketla tshwene yela yare go mosadi wola yare tshao wo khuta keketla. Mosadi wola a tloga a wo khuta keketla monna wola a fihla keketla monna wola a fihla keketla ka tonki. Keketla. Tshwene yela ya namela keketla ba tloga mosadi wola a no ba sala morago keketla monna wola le tshwene ba fihla gae/keketla bare go fihla ba lala ba robetse keketla, yare e sale bosego batsosa ngwetsi go re e sile keketla. A tsoma a sila ya sila e latswa

bopi keketla. Bare go tsoga ba hwetsa bopi bo sego keketla ²⁰
 bare na nkane o saile keketla. Ya no sile re mola balebeletse
 kgakala ya latswa bopi keketla ba e tseela ba sila tsatsi le
 lengwe monna wo a ile go rema keketla a re a ntse a rema a
 bona mosadi wola wa gage wa pele keketla a napa a ya go ena
 keketla a re go yena a re na o tswa kae. Mosadi wola are
 na a kere o ntlogetse wa rwala tshwene keketla monna wola
 are na ke be ke se ka rwala wana? Monna wola ^{to} a/ga a ya gae keketla
 are go fihla gae a bitsa batswadi ba gagwe keketla arego bona
 are lentshwarele nto ye la ke tlileng nayo a se motho ke tshwene
 keketla are go bona nto yela ke tlileng le yona a se motho.
 E ile mola ke sa ile thabeng ke sa ile go rafa dinose ya
 sala e tseela mosadi/waka dikobo keketla bare go monna wola
 bare sepela o wa bitsa mosadi wa gago a tloga ya go mmita keketla
 are go fihla le mosadi wola ba moisa ka ntlong ye nngwe ka
 motshwene e sebang ka gona keketla ba apea lesweleba. Keketla
 bare gosasa ro wa nthaa mabele ka sesegong bare go tsena
 ngwetsi ka mosesehong keketla, bare mola a fedile ba ya go
 tsee dipitisa tsela tsa leswelela keketla ba tsee poto
 ba tshela tshwene yela ka leswelelaba ya kwa ya hwa keketla
 ba e tsee ba wo e epela kgakala keketla ba ntsha mosadi wola
 ka ntlong ya napa ya ba ngwetsi.

55

Banenyana ba ile dithobheng.

Ile ele banenyana ba ile dithobheng
 pula e be e tla keketla ba fula dithobhobe bare go tlatsa
 ba tloga keketla, ge ba re thetheo ba feleleletsa dithaba
 yafe ke fihlile pula tsatsi la dubela ba gotsa mollo sehlaeng
 keketla gwa napa gwa tswela nonyana yare ntshetseng dithobhobe
 ke tla leruta polane. Ba e gosa ka melora ya tloga gwa tswela
 mmutla ware ntshetseng dithobhobe ke tla leruta maano keketla
 bare re ka nama ra ruta ke wena maano na ke leketla go tlile mau-
 tla pele. Nonyana ya tla ka morago le yona ya re ntshetseng
 dithobhobe ke tla leruta maano keketla bare a reka napa
 ra rutwa ke nonya a maano go tlile monna wo mongwe pele are le
 basadi baka a dulela mollo keketla o tla a tloga a wo bitsa
 ba gago. Keketla monna wola wola arego tloga gwa lenong lare
 mola lene ntshetseng dithobhobe ke tla leruta maano bara a'.

56

737

K34/103

21

737

re ka nama ra tutwa ke lenong maano keleketla ba entshetsa
ya ja matsimo a nama a fihla nonyana yela ya ba rwala le dirotwana
57 tsa tsa bona kamoka keleketla ya kotama godimo ga sehlare
keleketla yare go banenya bale gare kamoka ga lena rotang
ba rota ba fihla matsimo bare go nka ntswenaheng keleketla
Ba tsena ba se rena ka dilepe sare ge sere kea wa nonyana ya
tloga ka banenyana bale keleketla ba e sala morago keleketla
ya kotama go sesengwe sehlare. Keleketla lesona ba se rema ge
se wa ya fofa ba e sala morago kelekella bare go fihla gare ga
naga ba boya ba eta ba roga ela a tsa ba bitsa keleketla nonyana
yela ya fihla ya kotama motseng wa botlokwa keleketla banenyana
bale ele ba ga rapitsi ya thoma go opela yare Ke phoko phoko wa
kwa borwa Re ile re ile thobeng pula ya thiba medupe a se medupe
me thibela seeta le badi a ba setsana. Ya tloga bare na
nonyana ya ke nonyana mang ya botse ka mokgo keleketla yare
58 go/tloga ya wa kotama ga moutlana keleketla legona ya go fihla
ya opela ka mokga bjalo kelekella mogatsa moutlana a tswa awere
melora a e tshela ka melora a re mosela wa yona ere e bona bana
ba rena e sale ba tloga kgale ya hlwa e tlilego epela mo keleketla
ya tloga ya wo kotama ga Ramotlakana ya fihla yano epela bjalo
batho bare Jo nonyana ye botse seuwe keleketla basadi ba gona
bare lea ethakgalala le bona bana barena basa ile o mongwe are
e ya le botsa bare o bona ge ngwana wa gago a sego keleketla
ba e phupha ka mesese ya tloga. Keleketla ya ya go Rapitsi ge
e fihla ya kotama kgorong ya mosate ya opela ya epela,
batho ba batswa ba e hlalela ba tho bare rea e koba ba bangwe
bare aowa ga e kobiwi ba nna ba ya go yona ya ba botsisa yare
na ke gona mosate mo na? bare eng ke gona keleketla. Yare

737

59

737

K34/103

leswanetse go nkisa ka gona/ka mosate keleketla ba isa ba fihla 22
 ba e alela magogo ya dula ka ntlong keleketla ya ba ntsha ka
 moka le dirotwana tsa bona ba dula magogong keleketla wa bitswa
 kgosi ya go Rapitsi ya tsena ka ntlong. Keleketla ya wo bona
 banenyana bale ya ba teeba gosasa ya bitsa batho ka moka batsoga
 ba tla ka moka ba tlile go bona batho ba uwe ba go tlišwa ke nonyana
 Bantsha saka kgosi ya re silang lehlabe kgomo le hlabele moeng
 wo a ebeng gona ka mo mathari a tsena fase a eila ya ba mokete
 o mogolo.

Keleketla gwa apewa dinama le magobe keleketla bana bale bo
 papa bona ba tsena ka molantlong ba bona gore na ba tlo tseba
 bana ba bona na? Keleketla banenyana bale ba fiwa dijo ba eja
 dinama keleketla bare go ja nonyana yela dikgona ba tswa mongwe
 le mongwe a thakgalela ngwana gage nonyana yela ya soka dikgona
 ya boela mo etswang. Keleketla matimo ale ano a boetse gae ka
 maswabi.

60 737

K34/103

Mannyana aya xu mato waite a rwek
 ile e monyane gare e monnyema aya xu
 moxolo axe keleketha aboputše ngwana a
 rwele serotwana le borabe bya ngwana
 keleketha. Mmare aro o seke wa tšeo ka tse
 la ya ka fase ena le matsolo o tšee ko
 tšela ya xodimo keleketha a sepela asepe
 la a tšere ka tšela yela ba iteng a se
 ke a tšea ka yona xenantšee a sepela
 keleketha a kwa selo ka moraxo sepe tšolongya
 na tšolo tšokanyana tšolo keleketha a thoma xo
 opela a're

tšolommawe nna orile a
 mpotša are tšela a see ya
 xodimo ya ka fase ena le
 matsolo.

Keleketha are xo epela a engwathela baxo
 be byangwana ya ja ya thoma tšolongana tšolo
 keleketha a efa bo xobe byola ka moka keleke
 the ya ja ya ba oa sepela a epela a e
 fosa serotwana ya sekwamešo ya tla

737

K34/103

6x

serotwana.

Monnyana o ya xo moxoloare

61

xape keleketta • a thoma xape
 a epele keleketta yo tla a e foša serwana
 ba ngwana keleketta ya šala eseja a sepele ya
 tla a efa tukwane a sepe a epele keleketta
 ya boya xape a efa lepayana ya šala eja
 yaba a sepele a epele. Ya nolla tšolongana
 tšola a efošetsä tšale yaba o eta a epele
 keleketta yare ke fihile a e foša boeta bontho
 thêla a šala ka tšêla le mose e keleketta. Yaba
 oa kitima yaboya a efoša thari ya ngwana ya
 ba a epele aba a tšola diphela ka mota a
 a kitima keleketta a kitima yare ke fihile a e
 foša ngwana a kitima a kitima a eta a epe
 la ya fihle kxaola mose a efa keleketta
 a kitima ya fihle xae esesale kxole xaxo
 diang a kxana thêho a efa keleketta yaba
 oa kitima le yona ya kitima ya mongwatha
 le xaxo keleketta a kitima le yona ke yare ke
 re ke fihile ya ngwatha le tengwe yaba
 o tšeng ka xae keleketta maxatšä moxoxe

62 737

K34/103

Monnyana o ya xa mokolo aye:

a hlaba mokosi e eme krorong banna
 batswa kamoka ba e bolaya bantšha dilotše
 la e dilleng kamoka lengwana wala asa phela
 maraxo a le ba a tšea ba mo Mesetsa a nana
 a dula boetsama kelekella ahlwa matšatsi xa
 moxo aye a nana a tšora a ya xae xea ya
 xae a tšea ka tšea ya ka xedimo xe a fihla
 xae mmare aye nakane o le byale aye ke
 ke tšea ka tšea ya ka fase aye xona
 ke xoboditše aye ke be kere ya xedimo
 e ya dukološa.

Banyana ba ya xa tuntela:

Banyana ba bare xe ba ya xa tuntela batloxe
 la ngwana wa krosi kelekella a ba latela
 a fihla a hwetsa ba tuntela kelekella a te xo
 bona a te na le beile kae marabe a lena
 kelekella bare re lahile kamo mešeng a te

737

A magabjana ale 26

63

737

K34/105

a gage le moesana wola wa gage a lahla ka metseng ba hlapa ba hlapa keleketla bare bjale re ya gae ge ba tswa ka mola metseng batsupulla mesese ya bona le magabe ka mohlaba beng keleketla ngwana wola wa kgosi a tswa ka lepono keleketla. Banenyana bale ba motlogela a sala a nyaka magabe a gage ge a ntse a bububububutaa metse a ya le bjona kowa a tsupulla mokekolwana wa khwekhwe keleketla mokekolo wo are go yana are ngwanye a mongwaya keleketla a re go mongwaya a re ngwana ngwananka eno sepela le bodiba bjo kowa a tla hwetsa dipitaa didore khee keleketla are dipitaa tse bare mola bare khurumula ya pele ore ye uwe a kea laetswa yona. Keleketla ge a fihla yona bare go ya bobedi bare khurumolo ye a khurumula a re go khurumula/a hwetsa gona le bana kamoka ga bona le leihlo le lengwe la nkoti bare khurumula ye are ye uwe a sa laetswa yona bare khurumola ye a khurumola a hwetsa ngwana wale tsogo le tee a khurumula bare khurumola ye are yeu a sea laetsa yona keleketla a hwetsa ngwana wa tsebe e tee, a khurumela a hwetsa ngwana wa lekoto le tee khurumela ba re khurumola ye are yeuwe a sea laetswa yona bare khurumola ye a hwetsa ngwana wa nko e tee ya mphatlo. Keleketla a khurumela bare khurumola ge ye are ye uwe a sea laetswa yona bare khurumela ye a khurumola a hwetsa ngwana wo mobotse botse wo moswana a montsha a mmea koa a boela a ntsha legogo a ntsha se thepana sa ngwana a ntsha lethari ya ngwana a e hunela a mmopula a tsea dijwana tsela ka moka a tloga a ya gae a nyoga nka a hwetsa basimane ba disitse bare na motho wo nkane ere ke mokete ba bangwe ba re wena o seke wa re go bona batho ba sepela bwan ke/mokete a fihla a hwetsa basadi ka nokeng ba ngwe bare jo

65

27

65cont

737

K34/103

mokete bangwe ba re a se ena anama a tshatshala ngwana a mo jesa
 a mmopula a tloga ya gae keleketla a fihla a tsena ka gae a
 fihla a tshotshola ngwana wola a ya go koko age ka mathopeng a
 sola sola a isa bogebe maage a ge na nka mmule d fisa
 ngwana ka bonama bare jo nna ngwanaka o nama a hiaba mokgosi
 go thakgwalwa mola.

END. S. 737.